

Nikola MUTIĆ:

ABK 209-008-026

STVARANJE PARTIJSKIH ORGANIZACIJA PO SELIMA

Uskoro je iz Karana došao kurir Mile Đošen. Tamo su bili Zarko Žgornjanin i Ivica Marušić - Ratko. Zarko sam od ranije poznavao. Dolazio je pred ustanak u Baškote, na sastanak, a zatim otišao u Dragotinju. Drugi put bili smo na sastanku na Žilavici, u ētaglju, neposredno pred dizanje ustanke. Tada je Zarko se nama održao sastanak. Ivicu Marušića nišam poznavao.

Kurir mi je poručio da lično dodjem na Karan. Po ne-ne je došao Mile Đošen, stariji čovjek. Na Karanu sam se sastao sa Ratkom. Ispitivao je kakvo je stanje u selima i da li postoje veza sa Prijedorom. Rekao sam da veza postoji, da nije naročito čvrsta, ali da se uvijek može uspostaviti. Tako je došlo do našeg povezivanja sa Karanom, gdje smo često odlazili na sastanke, primali zadatke, otuda su dolazili kuriri i sl. Mi smo na Karan upućivali mlađice koji su željeli da stupe u borbu. Masovno su se odzivali. Skoro svakodnevno odlazilo je 4-5 mlađica u partizane, na Karan.

Po rastanku sa Ratkom organizovali smo vezu sa Prijedorom. Prva veza je išla preko Marka Kovrlije, koji je kao krojač radio kod Selimbegovića u gradu. On je stanovaо nedaleko od moje kuće i svake večeri dolazio sa posla kući. Mi smo ga odbrali kao aktivnog i pouzdanog, a on je to prihvatio. Rekli smo mu kome treba da se obrati u Prijedoru pa je tako i radio. On je radio do 1942. do oslobođenja Prijedora i tada je stupio u partizane. Poginuo je na Sremskom frontu.

Veza u Prijedoru održavana je po preporuci sa Karanom sa Muharem Suljanovićem, njegovom porodicom i bratom Čmerom. Otac im je bio dobar. Ta porodica je sredjivala sa partizanima.

Drugi kanal za Prijedor išao je preko Mande Pavičić, koja je radila kod apotekara Babića, kao kućna pomoćnica. Inače je svostika Jove Djukića. Održavana je veza preko Milana Lipovca, preko porodice Lipovac, kao i preko Sene Kovačević. Sena je bila odrasla djevojčica. Manda je preko Sene saopštavala šta treba provjeriti, gdje će se primati pošta itd. Jednom je Sena dobila pismo od Nijemca, koji je stanova u Prijedoru, da ga predala na poštu, a ona ga je dostavila nama. Tada je Prijedor bio blokiran, vozovi nisu išli, osim što su letjeli avioni, spuštajući se na prostoru u gradu nedaleko od Željezničke stanice.

Tako je veza se gradom održavana preko ovih dva kanala: Merka Kovrlije i Mande Pavičić. Kada je desila provala u Prijedoru, septembra 1941. uhapšen je Muharem Suljanović; veza je nastavljena preko Mande Pavičić. U međuvremenu uspostavljena je veza sa Đevedom Midžićem, bratom Esadovim, koji je znao da nas u Brezičenima /mislim da je dolazio dva puta kod nas, dok nije otišao u partizane/. Tako smo imali i vezu preko porodice Hidžić.

Održavanje veze sa Prijedorom telo je do maja 1942. kada je Prijedor oslobođen.

Kako se narodnooslobodilački pokret poslije ustanka osnovio, postojala je naša oslobođena teritorija, stvoren je u jesen Narodnooslobodilački odbor u selu. Odbor je imao sedam članova. Ja sam bio predsjednik, a odbornici: Pero Baškot,

Veljko Karlica, Jefto Veselinović, Dušan Mutić, Nikola Tanković i još jedan.

Sve direktive dobijali smo sa Karana. Tamo je bilo sjedište i vojnog i partiskog rukovodstva. Sve je doležilo od Karansko čete, a kasnije Prvog bataljona na Karenu. Nas je radio je kao narodnooslobodilečki odbor na prikupljanju hrane i odjeće za partizane, pronalaženju i prikupljenju oružja, organizovanju naroda, slanju ljudi u partizane i dr. Pored toga, prikupljali smo podatke o kretanju neprijatelja, održavali sastanke - konferencije sa narodom, objašnjevali ciljeve naše borbe raskrinkeveli neprijateljsku propagandu itd.

Početkom 1942. stvoren je Sreski komitet Partije. U februaru je stvoren Sreski komitet za Bosanski Novi, pa sam odredjen za člana ovoga komiteta. Sekretar komiteta bio je Miloš Stojaković, a članovi: Dušan Stojnić, Jovo Marjanović, Andja Knežević, Nikola Mutić, zatim Trivo Begunović, koji je bio zamjenik komesara Prvog bataljona. On je po funkciji u bataljonu dolazio za člana sreskog komiteta. Ni nismo imali stalnog sjedišta, kako se tada zvalo, ali smo se najviše našli u Čitluku kod škole. Područje na kome je djelovao ovaj komitet obuhvatao je bivši srez Bosanski Novi /bez grmečkog dijela/ cestu Kostajnica - Blabinja, sela Strigovu, Čitluk, Marine i Crnu Dolinu, do ceste od Frijedora prema Bosanskoj Dubici.

U našem komitetu Andja Knežević je odgovarala za emalodinsku organizaciju.

Do stvaranja sreskih komiteta partije, sve zadatke i uputstva za rad dobijali smo iz Karanske čete, a kasnije Prvog bataljone. Nedjutim, poslije stvaranja komiteta politička dje-

latnost na selima išla je preko komiteta. Uslijedilo je stvaranje partijskih čelije po selima. Tako su stvorene čelije u Dragotinji, Crnoj Dolini, Jutrogušti i drugim selima, skoro da nije bilo sela bez partijske čelije.

Pored sreskog komiteta partije za Bosanski Novi, stvorenih su komiteti za srez Prijedor i Bosansku Dubicu. Mislim da je sekretar komiteta za Prijedor bio Ilija Bureć. Ja sam u jesen 1942. prebačen za članu ovog komiteta.

Postojali su i opštinski narodnooslobodilački odbori, koji su stvorenih početkom 1942. Na tadašnjoj Sanskoj opštini prvi komandant /tako su se zvali/ bio je Rade Kantar. Organizacija je tako postavljena da su svi predsjednici seoskih narodnooslobodilačkih odbora bili članovi opštinskog odbora. Sjedište ovoga opštinskog narodnooslobodilačkog odbora bilo je u Marinima, kod crkve, u bivšoj trgovini nekog Janjuza.

Poslije oslobodenja Prijedora radili smo na evakuaciji hrane, odjeće i drugog materijala, što je bilo potrebno partizanima. Ja sam radio kao povjerenik u trgovini Kabilje. Odletio sam često kući u Brežičane. Tako sam se jednog dana zadržao kod kuće do 9 časova. Primjećujem svijet koji bježi. Od Prijedora se čuje pučnjava. Dostajem da su Nijemci ušli u Prijedor.

Pronašao sam Jovu Djukića da bih se sa njim dogovorio. On je bio sekretar prve partijske čelije u Brežičanima. Krenuli smo u Baškote. Tamo smo našli i Skenderakulenovića. U to vrijeme na našem području nalazile su se dvije drugarice koje je poslao Okružni komitet na Karan. Ove drugarice, Zora i Julija, odredjene su da rade na organizovanju Žena. One su poslate nama

da ih mi uključimo u rad. Zora je, mislim, bila učiteljica, a Julija studentkinja. Došle su kod nas kada je neprijatelj zauzeo Prijedor. Dogovorio sam se sa Jevom Djukićem da ih vratimo u Okružni komitet u Kozaru. Nismo znali za otpočinjanje neprijateljske ofanzive na Kozaru, ali smo pretpostavljali da je napad većih razmjera, obzirom na zauzimanje Prijedora, pa je utoliko opravdanije da se pobrinemo za Zoru i Juliju.

Odlučeno je da se ovim drugaricama krenem u Kozaru. Krenuo sam preko ceste i stigao u Kozaru. Borbe se vode na Palanjištu. Istina, neprijatelj nije na cesti Prijedor - Dubica, ali steže obruč prema Kozari. Došekom u Kozaru, našao sam Branku Babića - Slovence, Šošu, Miloša Stejanovića. Kod Drugog bataljona, u Vitlovsкој, Branko mi je rekao da je dobro što sam došao, da imaju sastenak na kome treba da se doneće odluka o otvaranju rukovodstva zbjega u Kozari.

Bilo je odredjeno nas šest. Odbor je imao zadatak da se brine o zbijegu, o ranjenicima, o mobilizaciji ljudstva u partizane, snabdijevanju naroda i vojske. Sjećam se da su u ovome odboru bili: Miloš Stojaković, Žarko Bućma, Skender Kulenović, Vaso Butoren i ja. Imali smo na rukama troke, kao označke funkcije /član odbora zbjega/.

Narod se naselio svuda u Kozari: po potocima, brežuljcima, po šbunju. Računalo se da ima oko 60.000 duša u Kozari. Među njima je bilo onih koji nisu imali hrane pa je naš zadatak bio da održavamo sastanke sa porodicama koje su imale hrane, da izvršimo raspored i damo i porodicama koje nisu imale. Održavali smo i skupove sa narodom i pozivali mlađe da stupi u partizane i krenu na front. Postizali smo mnogo uspjeha u ovome pošto su

se ljudi masovno javljali za odlazak na front. Oružja je bilo, jer su skoro svakodnevno vodjene borbe i dolazilo se do oružja.

Ze vrijeme borevka u Kozari, tri puta sam pokušao da izadjem iz obruča. To sam mogao postići, ali sam zadužen za ranjenike, za njihov smještaj i organizaciju oko prebacivanja. Bilo je sve pripremljeno kod Čupića, više Patrije, gdje su djełomično dopremljeni ranjenici, ali kada je došlo do probroja nije se uspjelo. Pošlo se jedne noći, ali se nije uspjelo, zatim druge noći, i opet bez uspjeha. Ni smo se morali povući, a ranjenici su ostali u Mlječanici.

Krenuli smo na Vitlovsu na dogovor o tome šta dalje preduzeti. Tu se našao dio rukovodstva na Kozari. Tražen je izlazak iz nastale situacije, ali se nije moglo ništa podesno odlučiti. U vrijeme sastanka, naišli su neprijateljski avioni iznad Vitlovske i našega logora koji su tukli iz mitraljeza. Tad je poginuo jedan naš drug, Austrijanac Georg Šelander /Schelander/ koji je radio u Štamperiji na Vitlovskoj, koju smo donijeli iz Frijedora. /Georg je bio njemački vojnik koji nam se predao/.

Krenuli smo preko Kozare prema selu Vojskove. Bilo je dogovaranja, ali izlaza nismo mogli da nadjemo. Nismo znali šta da radimo i kako da ne padnemo neprijatelju u ruke. Ja sam naišao na grupu u kojoj je bio i Joco Marjanović. Prišao sam njima i tu vidim Radoju Batose, Miru Šinik, Andju Knežević, Bošku Vučena, Dragoju Ručnovu. Bilo je još jeden drug. Bilo ih je sedmoro, a ja sam osmi. Oni su kopali sklonište. Jocu sam poznavao, pa sam prišao k njemu. On je upitao šta će sa mnom. Saglasili su se da ostanem sa njima. Kada smo iskopali sklonište u Dukovićima kod Vojskove, ušli smo u njego. Ostali smo 3 dana. Imali smo 8 karabina, 5 - 6 pištolja, a bilo je i bombi.

Kada je neprijatelj prošao preko nas, izašli smo iz skloništa. Krenuli smo prema Ilječanici. Tu smo našli našu patrolu. Pošli smo dalje, kroz Kozaru, i stigli na Hrestovu Kosu, kod Zidanog mlina, gdje smo našli više boraca. Bila je to veća četa partizana. Tu je bio Branko Babić - Slovenac, a bilo je više rukovodilaca. Ovdje su se skupljali, a patrole su hodale po Kozari i susretale preživjele borce.

Uskoro smo otišli preko Jelovca na Karan. Ovdje smo našli Žarka Zgonjanina sa Prvim bataljonom, u selu Grebašnici. Bili su kod kuće Laze Banjca. Lazo je kasnije poginuo, a tada je bio komandir čete u Žarkovom bataljonu. Bio je jedan od najboljih boraca ovoga kraja, uživao je ugled hrabrog i vrsnog komandira, iako prije rata vojsku nije služio. Njegova je četa bila jedna od najboljih u Prvom bataljonu.

Ovdje smo počeli razgovore o obnavljanju partijskih i skojevskih organizacija.

Arhiv Bos. kraljine BiH Luka

ABK 209-008-026